

PHILIPS

Slušalice

6000 Serija

TAH6206



Priručnik za upotrebu

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važna bezbjednosna uputstva	2
	Bezbjednost sluha	2
	Opšte informacije	2
<hr/>		
2	Bežične slušalice	3
	Šta je u kutiji	3
	Pregled bežičnih slušalica	4
<hr/>		
3	Početak	5
	Punjenje slušalica	5
	Upotreba sa TV-om	5
	Podesite jačinu zvuka slušalica	6
	Isključivanje slušalica iz TV-a	6
<hr/>		
4	Uparivanje slušalica sa vašim mobilnim telefonom	7
	Upravljanje pozivima i muzikom	7
	Prebacivanje između TV-a (adapter) i mobilnog telefona	8
<hr/>		
5	Upotreba sa računarom	9
<hr/>		
6	Zamjena jastučića za uši	9
<hr/>		
7	Tehnički podaci	10
<hr/>		
8	Napomena	11
	Deklaracija o usklađenosti	11
	Odlaganje vašeg starog proizvoda i baterije	11
	Uklanjanje integrisane baterije	11
	Usklađenost sa EMF	11
	Informacije o ekologiji	12
	Napomena o usklađenosti	12
<hr/>		
9	Zaštitni znaci	13
<hr/>		
10	Često postavljana pitanja	14

1 Važna bezbijedno- sna uputstva

Bezbijednost sluha



Opasnost

- Da biste izbjegli oštećenje sluha, ograničite vrijeme korištenja slušalica pri velikoj jačini zvuka i podesite jačinu zvuka na bezbijedni nivo. Što je zvuk jači, to treba biti kraće vrijeme slušanja.

Postarajte se da poštuju ova uputstva kada koristite slušalice.

- Slušajte na razumnoj jačini zvuka, razuman vremenski period.
- Vodite računa da ne pojačavate neprekidno kako vam se sluh navikava na zvuk.
- Ne pojačavajte zvuk toliko da ne možete čuti šta se dešava oko vas.
- Trebalo bi da budete oprezni ili da privremeno prekinete slušati kad se nađete u potencijalno rizičnoj situaciji.
- Preveliki zvučni pritisak iz bubica i slušalica može izazvati gubitak sluha.
- Nije preporučljivo da koristite slušalice koje vam prekrivaju oba uva dok vozite. To je u pojedinim zemljama i nezakonito.
- Zarad vaše bezbijednosti, izbjegavajte ometanje muzikom ili telefonskim pozivima dok ste u saobraćaju ili drugim potencijalno rizičnim okruženjima.

Opšte informacije

Kako izbjeći oštećenje ili kvar:



- Ne izlažite slušalice pretjeranoj toploti.
- Nemojte ispuštati slušalice.
- Slušalice ne smiju biti izložene kapanju ili prskanju vode. (Pogledajte IP oznaku za specifičan proizvod)
- Nemojte dozvoliti da slušalice budu potopljene u vodu.
- Nemojte puniti slušalice kada su utikač ili utičnica vlažni.
- Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Ako je neophodno čišćenje, koristite meku krpu, blago navlaženu vodom ili razblaženom sapunicom ukoliko je potrebno.
- Integrisana baterija ne smije biti izložena prevelikoj toploti, poput sunčevih zraka, vatre ili sličnoga.
- Postoji opasnost od eksplozije ako je baterija nepravilno zamijenjena. Zamijenite je isključivo istom baterijom ili baterijom istog tipa.
- Da bi se ostvarila specifična IP snaga, poklopac otvora za punjenje mora biti zatvoren.
- Odlaganje baterije u vatru ili zagrijanu pećnicu ili njeno mehaničko uništavanje ili siječenje može dovesti do eksplozije.
- Ostavljanje baterije u okruženju s izuzetno visokom temperaturom može rezultirati eksplozijom ili curenjem zapaljive tečnosti ili gasa.
- Baterija izložena ekstremno niskom vazdušnom pritisku može eksplodirati ili iz nje mogu iscuriti zapaljiva tečnost ili gas.

Radna i skladišna temperatura i vlažnost.

- Skladištiti na mjestu gdje je temperatura između -20°C i 50°C , s relativnom vlažnošću do 90%.
- Rad treba biti na mjestu gdje je temperatura između 0°C i 45°C , s relativnom vlažnošću do 90%.
- Trajanje baterije može biti kraće na višim ili nižim temperaturnim uslovima.
- Zamjena baterije neodgovarajućim tipom baterije dovodi do rizika od ozbiljnog oštećenja slušalica i baterije (na primjer, kod nekih litijumskih baterija).

2 Bežične slušalice

Čestitamo vam kupovinu i želimo vam dobrodošlicu u Philips! Da biste u potpunosti uživali u prednostima podrške koju Philips nudi, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support. S ovim Philips bežičnim slušalicama možete:

- Uživati u bežičnom zvuku sa TV-a
- Uživati u muzici i bežično je kontrolisati


Šta je u kutiji



Slušalice




USB adapter



3,5 mm audio kabl



USB-C kabl za punjenje



Platneni štitnici za uši (jedan par)



Skraćeni priručnik




Globalna garancija



Bezbijednosni letak


Pregled bežičnih slušalica

Slušalice



- ① Pojačavanje zvuka +
- ② Multi-funkcionalni taster (MFB)
- ③ Utišavanje zvuka -
- ④ LED (signalni indikator, plavi/bijeli)
- ⑤ Taster za odabir – adapter/mobilni (D/M taster)
- ⑥ USB-C utičnica (za punjenje)
- ⑦ LED (indikator punjenja, čilibar/bijelo)

USB adapter



- ⑧ USB utikač
- ⑨ LED (indikator statusa)
- ⑩ Taster za uparivanje (PAIR)
- ⑪ Aux utikač

3 Početak

Punjenje slušalica

Napomena

- Dva sata punitite slušalice USB-C kablom koji ste dobili uz njih da biste dobili optimalni kapacitet i trajanje baterije.
- Koristite samo originalni USB-C kabl za punjenje da biste izbjegli bilo kakvo oštećenje.
- Preporučuje se da obavezno isključite slušalice prije punjenja baterije.


Jedan kraj USB-C kabla uključite u slušalice, a drugi kraju u USB port za punjenje. Tokom punjenja LED će imati boju čilibara, a imati bijelu boju kada su slušalice potpuno napunjene.

Savjet

- U normalnim uslovima, potrebno je 2 sata da se baterija potpuno napuni.

Upotreba sa TV-om


- 1 Povežite adapter za TV kako je prikazano ispod:



- 2 Uključite slušalice.


Napomena

- Ako vaš TV nema USB utičnicu, uključite adapter u USB punjač i povežite ga sa ulazom za slušalice na vašem TV-u pomoću audio kabla koji ste dobili sa slušalicama.




Napomena

- Ako vaš TV nema ni USB utičnicu, ni ulaz za slušalice, povežite adapter na USB adapter (nije dio ovog paketa) i spojite ga na RCA izlaz na vašem TV-u.



Isključivanje slušalica iz TV-a



- Isključite adapter i aux kabl iz vašeg TV-a.
- Isključite slušalice i napunite ih koristeći USB kabl.

Podesite jačinu zvuka slušalica

- Na slušalicama:
 - Koristite tastere +/-
- Na TV-u:
 - Pojedini televizori će automatski isključiti zvučnik i slati zvuk isključivo preko slušalica. U tom slučaju, možete koristiti daljinski upravljač TV-a da kontrolirate jačinu zvuka u slušalicama.
 - Neki televizori razdvajaju kontrolu jačine zvuka u zvučniku i u slušalicama. U tom slučaju, utišajte zvučnik TV-a do kraja kada koristite slušalice. Koristite tastere za jačinu zvuka na slušalicama da podesite jačinu zvuka.

4 Uparivanje slušalica sa vašim mobilnim telefonom

Prije korištenja slušalica sa vašim mobilnim telefonom, prvo ih morate upariti. Uspješno uparivanje uspostavlja jedinstvenu kodiranu vezu između slušalica i mobilnog telefona.

- 1 Provjerite je li mobilni telefon uključen i je li aktiviran Bluetooth.
- 2 Provjerite jesu li slušalice napunjene i isključene.
- 3 Pritisnite i zadržite MFB taster na četiri sekunde, dok LED ne počne naizmenično da treperi bijelo i plavo. To znači da su slušalice u režimu uparivanja. To će trajati pet minuta.
- 4 Bluetooth spisak na mobilnom telefonu će prikazati TAH6206. Jednostavno odaberite TAH6206 da uparite slušalice.



TAH6206

Upravljanje pozivima i muzikom

Uključeno/isključeno

Zadatak	Taster	Operacije
Uključivanje slušalica	MFB	Pritisnite i zadržite na dvije sekunde
Isključivanje slušalica	MFB	Pritisnite i zadržite na četiri sekunde ↳ Upaljeno je plavo LED svjetlo, a potom se ugasi
BT režim uparivanja	MFB	Uključite i zadržite na četiri sekunde

Kontrola muzike

Zadatak	Taster	Operacije
Reprodukcija ili pauziranje muzike	MFB	Pritisnite jednom
Pojačavanje zvuka	+	Pritisnite jednom
Utišavanje zvuka	-	Pritisnite jednom
Sljedeća numera	+	Pritisnite i zadržite na dvije sekunde
Prethodna numera	-	Pritisnite i zadržite na dvije sekunde

Kontrola poziva

Zadatak	Taster	Operacije
Javljanje na poziv / prekidanje poziva	MFB	Pritisnite jednom
Odbijanje poziva	MFB	Pritisnite i zadržite na dvije sekunde
Ponovno pozivanje	MFB	Pritisnite dvaput

Glasovni asistent mobilnog telefona (npr. Google App, Siri)

Zadatak	Taster	Operacije
Buđenje glasovni asistent mobilnog telefona	MFB	Pritisnite i zadržite jednu sekundu

Napomena

- Molimo da pogledate uputstvo za rukovanje mobilnim telefonom.


Prebacivanje između TV-a (adapter) i mobilnog telefona

- Provjerite jesu li vam slušalice uparene sa vašim mobilnim telefonom i povezane adapterom.
- Pritisnite taster D/M na slušalicama da odaberete između veze sa adapterom i veze sa vašim mobilnim telefonom.




5 Upotreba sa računarom

Uključite adapter u USB ulaz na vašem računaru i koristite slušalice kao i obično.



6 Zamjena jastučića za uši



7 Tehnički podaci

USB adapter

- Frekventni opset: 2,402–2,480 GHz
- Jačina prijena: < 10 dBm
- Operativni raspon (upareno sa TAH6206 slušalicama): 20 metara

Slušalice

- Ukupno vrijeme rada: 18 sati
- Vrijeme za razgovor: 20 sati
- Vrijeme u mirovanju: 150 sati
- Vrijeme brzoga punjenja: 15 minuta vam daje jedan sat rada
- Vrijeme trajanja punjenja: 2 sati
- Punjiva litijum polimerska baterija (750 mAh)
- Bluetooth verzija: 5.1
- Kompatibilni Bluetooth profili:
 - HFP (profil rada bez ruku)
 - A2DP (napredni audio-distributivni profil)
 - AVRCP (audio/video daljinski upravljač)
- Podržani audio-kodeci: SBC
- Frekventni opset: 2,402–2,480 GHz
- Jačina prijena: < 10 dBm
- Operativni raspon (uparene s mobilnim telefonom): 10 metara
- Automatsko isključivanje
- USB-C ulaz za punjenje
- Podržava SBC



Savjet

Za dalju podršku za ovaj uređaj, molimo posjetite www.philips.com/support.

8 Napomena

Deklaracija o usklađenosti

Ovim, MMD Honk Kong Holding Limited izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU.

Deklaraciju o usklađenosti možete naći na www.p4c.philips.com.

Odlaganje vašeg starog proizvoda i baterije



Ovaj proizvod je konstruisan i proizveden od materijala visokog kvaliteta i komponenti koje se mogu reciklirati i ponovno koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod usklađen s Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži ugrađenu punjivu bateriju, usklađenu sa Evropskom direktivom 2013/56/EU koja se ne može odlagati sa ostalim kućnim otpadom. Ozbiljno vam preporučujemo da svoj proizvod odnesete na zvanično odlagalište ili u Philips-ov servisni centar gde će punjiva baterija biti profesionalno uklonjena. Informišite se o lokalnom sistemu izdvojenog skladištenja električnog i elektronskog otpada, kao i punjivih baterija. Poštujte lokalnu regulativu i nikad nemojte odlagati


proizvod i punjive baterije sa običnim kućnim otpadom.

Ispravno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže sprečavanju negativnih posljedica na okruženje i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje integrisane baterije

Ako u vašoj zemlji ne postoji sistem za sakupljanje i recikliranje elektronskih proizvoda, možete zaštititi okruženje uklanjanjem i recikliranjem baterije prije odlaganja slušalica.

- Postarajte se da se slušalice ne pune prije uklanjanja baterije.



Usklađenost sa EMF

Ovaj proizvod je usklađen sa svim primjenjivim standardima i regulativom u pogledu izloženosti elektromagnetnom polju.

Informacije o ekologiji

Izbačeno je sve suvišno pakovanje. Pokušali smo da napravimo pakovanje koje se lako razdvaja u tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (štitnik) i polietilen (kese, zaštitna folija).

Vaš sistem se sastoji od materijala koji se mogu reciklirati i ponovno koristiti ako ih razdvoji specijalizovana kompanija. Molimo da se upoznate s lokalnom regulativom u pogledu odlaganja materijala za pakovanje, potrošenih baterija i stare opreme.

Napomena o usklađenosti

Ovaj uređaj je usklađen sa FCC pravilima, Odjeljak 15. Funkcionisanje je predmet sljedeća dva uslova:

1. Ovaj uređaj ne može izazvati štetne interferencije, i
2. Ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene intereferncije, uključujući i one interferencije koje mogu dovesti do neželjenog funkcionisanja.

FCC pravila

Ova je oprema testirana i utvrđeno je da je usklađena s ograničenjima koja važe za digitalne uređaje Klase B, u skladu sa odjeljkom 15 FCC pravila. Ova su ograničenja konstruisana da pruže razumnu zaštitu od štetnih intereferencija unutar kućne naponske mreže. Ova oprema generiše, koristi i može da emituje energiju radio frekvencija i, ako nije instalirana i ne koristi se u skladu sa uputstvom, može izazvati štetne intereferencije sa radio komunikacijom. Ipak, ne postoji garancija da se intereferencije neće pojaviti u pojedinim elektro-instalacijama. Ako ova oprema ipak izazove štetne intereferencije sa radio i TV prijemom, što se može ustanoviti

isključivanjem i uključivanjem ove opreme, onda predlažemo korisniku da pokuša da ispravi interferencije jednom ili više od sljedećih mjera:

- Reorijentacija ili relokacija prijemne antene.
- Povećanje razmaka između opreme i prijemnika.
- Uključivanje opreme u utičnicu različitu od one u koju je uključen prijemnik.
- Zatražite pomoć od prodavca ili iskusnog radio/TV mehaničara.

FCC izjava o izloženosti radijaciji:

Ova oprema je usklađena sa FCC ograničenjima izloženosti radijaciji ustanovljenim u nekontrolisanim uslovima.

Ovaj odašiljač ne smije dijeliti lokaciju, niti raditi spojeno sa nekom drugom antenom ili predajnikom.

Upozorenje: Upozoravamo korisnika da promjene ili modifikacije koje nijesu izričito odobrene od stranke odgovorne za usklađenost mogu uskratiti prava korisnika da koristi ovu opremu.

Kanada:

Ovaj uređaj koristi predajnik(e)/prijemnik(e) koji se mogu slobodno koristiti, u skladu sa standardnim radio specifikacijama Odseka za inovaciju, nauku i ekonomski razvoj Kanade. Funkcionisanje je predmet sljedeća dva uslova: (1) ovaj uređaj ne može izazvati štetne intereferencije, i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene intereferencije, uključujući i one intereferencije koje mogu dovesti do neželjenog funkcionisanja.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Izjava IC o izloženosti radijaciji:

Ova oprema je usklađena sa ograničenjima izloženosti radijaciji u Kanadi ustanovljenim u nekontrolisanim uslovima.

Ovaj odašiljač ne smije dijeliti lokaciju, niti raditi spojeno sa nekom drugom antenom ili predajnikom.

9 Zaštitni znaci

Bluetooth

The Bluetooth® naziv i logo su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba tih oznaka kod Top Victory Investment Limited obavljena je pod licencom. Ostali registrovani zaštitni znaci i nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.

Siri

Siri je registrovani zaštitni znak Apple Inc., registrovan u SAD i drugim zemljama.

Google

Google i Google Play su registrovani zaštitni znaci Google LLC.

10 Često postavljana pitanja

Moje Bluetooth slušalice se ne uključuju.
Baterija je prazna. Napunite slušalice.

Ne mogu da uparim svoje Bluetooth slušalice sa mojim Bluetooth uređajem.
Bluetooth nije uključen. Uključite uređaj i omogućite Bluetooth funkciju prije no što uključite slušalice.

Kako resetovati slušalice.
Ako se slušalice ne uključuju ili ne reaguju na komande prilikom rada, pritisnite tastere MFB i Volume + istovremeno i zadržite jedan sekund.

Mogu da čujem muziku, ali ne mogu da je kontrolišem na mom Bluetooth uređaju (npr. reprodukcija/pauza/naprijed/natrag).
Provjerite da li Bluetooth audio izvor podržava AVRCP (vidi „Tehnički podaci“ na stranici 10.)

Nivo jačine zvuka na slušalicama je previše nizak.

Pojedini Bluetooth uređaj nijesu u mogućnosti da automatski sinhronizuju nivo jačine zvuka sa vašim slušalicama. U tom slučaju, zasebno podesite jačinu zvuka na vašem Bluetooth uređaju da biste dobili odgovarajući nivo jačine zvuka.

Bluetooth uređaj ne vidi slušalice.

- Možda su slušalice povezane sa prethodno uparenim uređajem. Isključite povezani uređaj ili ga udaljite od domašaja.
- Možda je uparivanje resetovano ili su slušalice prethodno uparene sa drugim uređajem. Ponovo uparite slušalice sa Bluetooth uređajem kako je to opisano u ovom priručniku. (Vidi „Uparivanje slušalica sa vašim mobilnim telefonom.“ na stranici 7.)

Moje Bluetooth slušalice su povezane sa Bluetooth mobilnim telefonom sa stereo zvukom, ali se muzika čuje samo na zvučniku mobilnog telefona.
Pogledajte priručnik vašeg mobilnog telefona. Odaberite slušanje muzike preko slušalica.

Kvalitet zvuka je loš i čuje se pucketanje.

- Bluetooth uređaj je izvan dometa. Smanjite razdaljinu između slušalica i Bluetooth uređaja ili uklonite prepreke između njih.
- Napunite slušalice.

Kvalitet tona je loš kada je emitovanje s telefona veoma sporo ili uopšte ne radi.
Provjerite da vaš mobilni ne podržava samo (mono) HFP, već i A2DP i je li BT4.0x (ili više) kompatibilan (vidi „Tehnički podaci“ na stranici 10).

Adapter se ne povezuje sa slušalicama.

Možda je došlo do prekida bežične veze između adaptera i slušalica. Da biste to popravili, preduzmite sljedeće korake:

1. Uključite adapter u USB punjač da ga napunite.
2. Pritisnite i zadržite taster PAIR na dve sekunde i vidjećete kako LED na adapteru treperi.
3. Uključite slušalice i potom pritisnite i zadržite MFB taster na četiri sekunde. Vidjećete da LED na slušalicama treperi plavo i bijelo.
4. Jednom pritisnite taster za PAIR na adapteru. Nakon uspješnog uparivanja, LED na slušalicama će sporo treperiti plavo.

Za dalju podršku posjetite www.philips.com/support.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava zaštićena. Specifikacije su podložne promjeni bez prethodno obavještenja. Philips, Philips amblem su registrovani zaštitni znaci Koninklijke Philips N.V. i korišteni su pod licencom. Ovaj proizvod je napravljen i prodaje se pod odgovornošću MMD Hong Kong Holding Limited ili jednog od njegovih saradnika, a MMD Hong Kong Holding Limited je garant u pogledu ovoga proizvoda. Sve druge kompanije i nazivi mogu biti registrovani zaštitni znaci odgovarajućih kompanija sa kojima su povezani.

UM_TAH6206_00_ME_V2.0

